

t14\_pzfmisc1 (TMKfuwvJP-  
NEEbC7RHg3kqZbRr64eJEVqzWD)

October 27, 2020

Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r6\_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_pzfmisc1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_pzfmisc1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_pboole : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v4\_relat\_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_relat\_1 \\ & X2) \wedge ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge (v1\_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((r1\_pboole X0 X1 (k1\_pzfmisc1 X0 X2)) \Rightarrow (r6\_pboole X0 X1 X2))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v4\_relat\_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_relat\_1 \\ & X2) \wedge ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge (v1\_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1\_relat\_1 X3) \wedge ((v4\_relat\_1 X3 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 \\ & X3) \wedge (v1\_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((r6\_pboole X0 X1 (k2\_pzfmisc1 X0 X2 \\ & X3)) \Rightarrow (\forall X4. ((v1\_relat\_1 X4) \wedge ((v4\_relat\_1 X4 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 \\ & X4) \wedge (v1\_partfun1 X4 X0)))) \Rightarrow (((r6\_pboole X0 X4 X2) \vee (r6\_pboole \\ & X0 X4 X3)) \Rightarrow (r1\_pboole X0 X4 X1)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v4\_relat\_1 \\ & X1 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_partfun1 X1 X0)))) \wedge ((v1\_relat\_1 \\ & X2) \wedge ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge (v1\_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & ((r6\_pboole X0 X1 X2) \Rightarrow (r6\_pboole X0 X2 X1)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v4\_relat\_1 \\ & X1 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_partfun1 X1 X0)))) \wedge ((v1\_relat\_1 \\ & X2) \wedge ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge (v1\_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (r6\_pboole X0 X1 X1) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v4\_relat\_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow ((v1\_relat\_1 (k1\_pzfmisc1 \\ & X0 X1)) \wedge ((v4\_relat\_1 (k1\_pzfmisc1 X0 X1) X0) \wedge ((v1\_funct\_1 (k1\_pzfmisc1 \\ & X0 X1)) \wedge (v1\_partfun1 (k1\_pzfmisc1 X0 X1) X0)))) \end{aligned} \quad (5)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v4\_relat\_1 X1 X0) \wedge \\ & (v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_relat\_1 \\ & X2) \wedge ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge (v1\_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1\_relat\_1 X3) \wedge ((v4\_relat\_1 X3 X0) \wedge ((v1\_funct\_1 \\ & X3) \wedge (v1\_partfun1 X3 X0)))) \Rightarrow ((r6\_pboole X0 (k1\_pzfmisc1 X0 X1) \\ & (k2\_pzfmisc1 X0 X2 X3)) \Rightarrow ((r6\_pboole X0 X1 X2) \wedge (r6\_pboole X0 X1 X3)))) \end{aligned}$$